

Бигэргэтэбин:
Дьокуускай куорат Үөрэххэ салаатын салайааччыта
_____п/п_____ А.К.Семенов
« 4 » олуһнуу _____ 2022 сыл

«Тыһынаах тыл» бырайыак чэрчитинэн ытыллар

Никифоров-Күлүмнүүр аатынан түһүлгэбэ

“Тыл суох – омук суох”

аһаҕас кэпсэтии балаһыанньата

Тэрийээччилэр: Дьокуускай куорат уокуругун дьаһалтатын үөрэх управлениетын салаатын Өрөспүүбүлүкэтээҕи «Тыһыныах тыл» бырайыага, Дьокуускай куорат саха тылын учууталларын методическай холбоһуга, “Саха политехническай лиссиэй”.

Буолар кэмэ: 2022 сыл олуһнуу 14 күнэ, 14.00 ч.

Буолар сирэ: Zoom платформа

Аһаҕас кэпсэтии сыала-соруга:

1. Төрөөбүт тыл – омук барҕа баайа. Тылбыт сүппэтин, симэлийбэтин туһугар, кэлэр кэнчээри ыччакка сахалы тыһыны инэри, үтүө сиэргэ-майгыга угуйуу.
2. Бэйэ санаатын сатаан сааһылаан санарар, уустаан-ураннаан, бэргэн хомоһой тылларынан кэпсиир дьобуру сайыннарыы.
3. Дьону кытта тэңнэ сэлэргэһии, санаа үллэстии културуатыгар, тылы таба туттууга үөрэтии.

Кыттааччылар: Дьокуускай куорат сахалы тыллаах оскуолаларын 10 кылааһын үөрэнээччилэрэ. Оскуолаттан 5 оҕолоох хамаанда.

3-түү оҕо бэриллит биэмэлэринэн санааларын этэллэр, тыл этии 4-6 мүнүүтэ. 2-лии оҕо чаакка атын оскуолаларга ыйыты биэрэр. Киирбит ыйытыларга тыл этээччилэр хоруйдуулар.

Бэлэмнэнэр тиэмэлэр:

№	Тиэмэ	Ис хоһооно	Оскуола
1	Төрөөбүт тыл өйдөбүлэ, суолтата.	Төрөөбүт тыл киһи олоһор оруола.	12 №-дээх орто оскуола
2	Төрөөбүт тылы оскуолаҕа үөрэтии.	Саха тылын, литературатын предмет быһытынан үөрэтии билиһини туруга.	7 №-дээх орто оскуола
3	Төрөөбүт тыл уонна эдэр ыччат.	Соцситимнэ төрөөбүт тыл (тикток, инстаграм, блогердар)	ЯГНГ
4	Төрөөбүт тыл уонна сайдыы.	Киһи ситиһиилээх буолара, үүнэр-сайдар тирэбэ төрөөбүт тылтан тутулуктаах дуо?	17 №-дээх орто оскуола
5	Төрөөбүт тыл уонна аныгы технология.	Саха тыла сыһыппара эйгэтигэр	НПСОШ-2
6	Саха тыла – судаарыстыба тыла.	Төрөөбүт тыл сайдыытын устуоруйатыттан уонна	20 №-дээх орто оскуола

		төрөөбүт тыл билинни сокуонна.	
7	Уруулуу омуктар төрөөбүт тыллара уонна биһиги тылбыт.	Төрөөбүт тылга араас омук сыһыана.	Айыы кыһата
8	Төрөөбүт тыл дьизэ кэргэннэ.	Сахалыы иитиигэ-үөрэтиигэ ийэ-аҕа оруола.	26 №-дээх орто оскуола
9	Тыл тыыннаах хаалар суола.	Төрөөбүт тыл сүппэт суола туохха сытарый?	Саха гимназия

Ирдэбил:

- бэриллибит тиэмэбэ эрдэттэн бэлэмнэнии, тиэмэ ис хоһоонун, проблематын арыһы, тыл этээчи бэйэтин санаатын, билиитин-көрүүтүн истээчилэргэ тириэрдэргэ, итэбэтэргэ дьулуһуохтаах;

- тыл этэр кэмнэ экран холбонон тыл этээчилэр бары кэстөн олоруохтаахтар;

- тыл этии култууратын тутуһуу: туттуу-хаптыы, интонация, тыл-өс;

- ыйытыы биэри култууратын тутуһуу: ыйытыы чопчу өйдөнөр ис хоһоонноох, тыллаах-өстөөх.

Тэрийэр оскуола СПЛ ыытааччыны бэлэмниир.

Кыттар үөрэнээчилэр толору ааттара, бэлэмнээбит учуутал аата сайаапкаҕа суруллар. Сайаапка тэрийээччигэ ватсаап нөҥүө эбэтэр эл.почтаҕа ытыллар. Бары кытыбыт оҕолорго электириэн туоһу сурук салайааччыга ытыллар.

Билсэр нүөмэргит: 89142671823 Ульяна Васильевна – ulyana.zaboloczkaya@mail.ru

Сайаапка

Оскуола толору аата	Кыттааччы аата	Салайааччытын толору аата	Төл.нүөмэрэ, эл. почта аадырыһа